

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫ ОРОЙУОННААБЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭННТГЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

1931 сыл алтынны
15 күнүттөн тахсар

№ 74 (4186)

1972 сыл Бас ыйы 20 күнү
ОПТУОРУНЬУК

Сынакта
2 харчы

ССКП КИИН КОМИТЕТЫГАР

ССКП Киин Комитета арыгылааһыны уонна алкоголизмы утары охсуһууну күүһүрээ дьаһаллар тустарынан уураах ылына. Онон, чуолкай, арыгылааһыны уонна алкоголизмы утары быһаарылыахтык итиэнэ дьаныардаахтык охсуһуу, коллективтарга уонна индустрияларга өлөрөр сиринэн маассабай-политическай итиэнэ

из культурнай митэр үлэни кизиник тинитэр быһаччы дьаһаллары ырытан өгөрүү булгучулаарын, алкоголу утары пропаганданы күүһүрдүү арыгылааһынынан олус дьарыктанар дьоннорго общественнай уонна административнай дьайыы көлүүһүн үрдэтии тустарынан экилэр.

САХА АССР 50 СЫЛЫГАР АНАЛЛААХ ҮӨРҮҮЛЭЭХ МУНЬАХ

Бас ыйы 16 күнүгэр Бүтүлүрэ оройуоннаабы дьаһаллар Саха АССР тэриллиитэ 50 сыла туолуутун өбидейи-гар аналлаах ССКП райкомун, үлэһиттэр депутаттарын оройуоннаабы Советын исполкомун, ИВСЛКС райкомун, Чурапчы селскай Советын оройуон общественноһун кытта холбоһуктаах үөрүүлээх муньахтара буолла.

Үөрүүлээх муньаады үлэһиттэр депутаттарын оройуоннаабы Советын исполкомун председатели таб. Бурнашев Р. Р. аста. Үөрүүлээх муньах бочуотунай президиумугар ССКП КК Политбюругун састааба дохсун кытас тыһынан туруорулуунна.

Саха АССР 50 сыла туолуутун туһунан дакылааты ССКП райкомун бастакы секретара таб. Листинков И. П. өгөрдө.

Саха Автономнай Советскай Социалистическай Республиката 50 сыла туолуу үөрүүлээх өбидейиһин сибээстээн оройуон эконоомиста, культурата сайдыытыгар уонна өбидейи көрсө ылыммет социалистическай өбидейиһи-тибэлэрин толорууга үлэс ситиһинилэрин тустарынан кэлэтиһэр: Филиппов Р. А. — Эрилик Эристини аатынан колхоз председатели, Саха АССР Верховнай Советын депутаты, Ленин ордены кавалера, Нуликин Е. Г. — гражданскай уонна Ада дойдуну көмүскүүр Эдуу сэримлэр кыттылааһа, Ленин ордены кавалера, персональнай пенсионер, Кривошапкин А. М. — Субуруускай аатынан совхоз парткомун секретара, Иванов Ф. Н. — «Сельхозтехника» отделениеһын шофера, Чурапчы селскай Советын депутаты, Ононеников М. С. — Калинин аатынан колхоз парткомун секретара, Ермолаев А. П. — РСФСР уонна Саха АССР оскуодаларын үтүөлээх учуутала.

Үөрүүлээх муньах кыттылаахтара оройуон бары үлэһиттэр итиллэстиччэлэрин

наттыраттан ССКП Киин Комитетыгар, ССРС Верховнай Советын Президиумугар, ССРС Министрларын Советынаабы аарда сүрүгү улахан ара көтөрүлүүтүн малаһа-лар.

Үөрүүлээх быһылаа-майгыга икки сэрэй активнай кыттылааһа, Ленин ордены кавалерыгар, персональнай пенсионерга Е. Г. Куликинэ Саха республика-тын бочуотун кинигитигэр киллэриллибитин туһунан сэмдэтелээһини туттарылыы-ба, ССКП райкомун бастакы секретара П. П. Листинков уонна райсовет исполкомун председатели Р. Р. Бурнашев Саха АССР халлаансытыбатын уонна культуратын сыйына-рынаа активнай кыттыла-рын киин Саха АССР 50 сыла туолар-албан ааттанар өбидейиһин ССКП «бачуу, Саха АССР Верховнай Советын Президиумун уонна Министрларын Советын аарда сүрүгү-тарын, Саха АССР 50 сыла туолуутунан өбидейиһи аяк-тары уонна партия райкомун бюротун, райсовет исполкомун бочуотунай грамоталарын оройуон үлэһиттэрин улахан бөлөһөр туттардылар.

Надараадалаахыттар ортолорун бааллар: Социалистическай Үлэ Геройа Р. П. Константинов, Ара дойдуну көмүскүүр Эдуу сэрим ветераннара Е. Д. Прокодькин, Р. Х. Кривошапкин, С. Д. Флегонтов, үлэ ветераннара В. П. Гуляев, Е. П. Старостин, К. П. Дьячковский, Т. Г. Тоскин, П. К. Дьячковский, суруйлааччылар С. Ф. Софронов, А. С. Бродников, өнү үлэһиттэр Д. Т. Брыкскаев, П. П. Попова, учууталлар Т. В. Максимов, Н. С. Соловьев, А. П. Ермолаев, тыа халлаансытыбатын бастынара А. Т. Кузьмина, М. Г. Титова, Н. Е. Иконников, Д. С. Палева уа.д.д.

Үөрүүлээх муньах кыттылаахтара үүс-урай сэмдэтелээһини киллэрдэрин көрдүлэр.

ССРС 50 СЫЛЫН КӨРСҮНЭ



Днепропетровскай уобалас.

Инкопескайлаабы соруурунгу турба мыводун турбага тохтоон суох прокаттыр сага сыматан металлурдара сага патилетканы улахан ситиһинилэрдэх асыллабыттара.

СНИМОККА: турбалар тохтоон суох прокаттыр сага сымат.

А. Запара фотота.

ССТА фотохрониката.

Биир санаанан биһирээһин

Оройуоннаабы партийнай актив муньаа

Бас ыйы 16 күнүгэр оройуоннаабы партийнай актив муньаа буолан ааста. Муньах ССКП КК аан дойду бачааһынаатын туһунан болпурдуу көрбүт 1972 сыл ыам ыйынаабы Пленумун түмүктэрин уонна оройуоннаабы партийнай тэрилтэ сөрүктэрин туһунан болпурдуу дьүүллэстэ. Ити болпуруска данылааты ССКП райкомун бастакы секретара таб. ЛИСТИНОВ И. П. өгөрдө.

Кэпэстнигэ кытыынылар: СТЕ-

САХА АССР 50 СЫЛА

Бас ыйыгар Саха поруча автономнай республика тэриллиитэ 50 сыла туолуутун бэлэтиир. Үбэ анарын устатыгар кыраай үлэһит дьонун өлөһөр сүһкөн социализм-экономическай улурыйыһаар табыстылар. Халык арахтыабылаах Россият халлаансытыбатын уонна культурнай өттүнөн саамай халлаансытыбатын уонна мунууга бачааһы Советтар дойдуларын тэтиһи үүнөр республикаларыттан — биридастара буола күүбүлүдэ.

Саха сиригэр «индустриализация» бастаабы хараагытынан кыһыл көмүстөөх Алдан буолуута. Оссо В. И. Ленин тыйаһаабыр бачааһыт чинчийэр-көрдүүр үлэһит ситиһинилээхтик түмүктөөһүттэ, нөмүр 20-с сыллар ортолоругар Алдан кыһыл көмүһүн промышленноһа союз үрдүнэ суолталаһыта.

Саха сирин картатыгар саттанан-сага промышленнай кинилэр бэлэтиһэллэр. Дьүү-дүүрүгэ, Индигирскара, Халыага, Хотугу муустаах өссө кытыла-ларыгар куоратты көрүүнээх өбидейи бөһүөлктөр үүнэллэр. Иэри оройуоннар кинилэр «республика этнокультур кытары сат-танан сибээстээһэллэр. Оттон Мирнай, Батаарай, Тиксин, Черкэй курдуктар Мөгканы кыта-ы баһаччы салтан муостатынан сибээстээһэллэр. Сирин кинилээһи сымаларга саамай промышленноһа үөскөһүн республика өлөһөр уһуучулаах сойоттонан буолар. Ити

сыйытыны кытары элбэх этно-төөх дьаһаллардаах. Мирнай куорат уонна кини арыадыттара үөскөһүннээ сибээстөөх. Манна Бүтүлүтэри ТЭУ тутулаар.

Сахаадыра, эригинилэр, чуочу-лары, акагирдары кытары ыраах хоту дойдуга нууччалар, украин-ецтар, белорустар, Кавказ ну-руоттарын улааттара уонна кыр-паттара, Орто Азия уонна При-балтика дьоннор сага олоһу тутталар. Саха сиригэр Совет-скай Союз 60-тан тахса нацио-нальностара өлөрөдөр.

Саха сирин «тыатын халла-ансытыбата» промышленнай тө-рүккэ олоһулар. Республика ха-лаансытыбаларыгар билитин 4000-га чычсаабыр трактордар, 2500 таһаарга массабылаах тыа халлаансытыбатын этин үүс ма-ссынылаабы бааллар.

Индустриализация тас формалаах, социалистическай ис халлаансы-культура үөскөтө. Сана патилетка республика көсүүтүн өссө өрдүк кыргыта. Промышленность сага көрүс — көмүс-сурьма промышленноһа үөскүүр. Газопровод сага на-сигральнай линията тардылаа. Саха сиригэр бастаабы тымар сууа тутуута садалаһа. Полл-рой аргыһага сага нуораттар дьардыһахтара. Хотугу кыраай үлэһит дьонно балтарга элүүһүн кыахтанай метр өлөһөр дьонно ылаахтара. Байылаһыа 70 бы-рыһааа «Орбита» систематы-нан кини телевидение баһына-рын көрүүдэ.

ССТА КОРР.

Чемпионы ОККО БЭЛЭМ

Калинин аатынан колхоз юби-лдаралаах сылга от комууругар кыдаах бэлэһиннэрин туһунан элсириттэр колхоз председате-литтан көрдөстүдү.

ДЬАЧКОВСКАЯ П. П.

(Калинин аатынан колхоз председатели):

Колхоз бачааһынаатыгар бачааһы от комуурун туһунан олпурдуу дьүүллэһэн 2 төлөрү, 1 төлөрүгэ суох механизация-лаа, 4 сөлө мөһөдэрин тэри-ан үлэһиттэргэ баалаһыаһыт.

Итиэнэ сүрүннөөн биригээд-эр от үлэһиттэр бөлөһүннээ сирдир. Ойуохунтааһи тыа халлаансытыбатын механизация-лаһын техникумттар практи-ка сымалар бөһүөлүт уолбут Николай Амосов үһү буолан от үлэһиттэр холбоһуулар техни-

калары өрмүһүннээһини садала-тылар. Юбилей инициатива күн-нөргө үс агрегат өксөр масса-былаага төлөрү бэлэһиннээ. Кыр-дыаах колхозтаахтар Ононени-ков П. П., Ононеников Е. И., Смирников Ф. Д. кыраабылаары-тан, атырдыахтарынан от үлэһит төлөрү халаччылар сорууһун үлэһинилэр.

Байылыгы дымл уратыларын учуоттан 700 гектар мөһүбэ-дэ кылаарыныт. Аныа-ны утары эхтөөһини бөһүөлүт күүсүтүүнэ 200 гектарга кы-тыгыт. Ити иһиттэн 1 №-дөөх биригээдэ эхтөөһини баалаһын төлөрү.

Оттоһун эвөөлэрин састап-тарын сүүмэрдээһин кыттыла-сымдыр.

С. ЧИЧИГИНАРОВ.

тэрилтэтин секретара ТОСКИН Т. Г. — лесопуннаабы маннайгы сүһүөх партийнай тэрилтэ секретара.

Оройуоннаабы партийнай ак-тив муньаа ССКП КК Плену-мун уураабын, ССКП КК полит-бюругун, ССКП XXIV съездин уураахтарыгар сол түбэһиннэри-н нуораттарга куттал суох булуу-тун хааччылыгы туһулаһыт тас политическай үлэһитин бүүс бүтүннүү уонна төлөрү биһи-рдээт. Партийнай актив мун-нааба ССКП тас политинатын төлөрү ойүүр уонна бизс сыл-лаах былааны ситиһинилээхтик төлөрүүгэ суох баар күүһу уу-рарга уураах ылына.

ПАНОВ С. Г. — Эрилик Эристини аатынан колхоз парткомун се-кретара, СОБАКИН И. Г. — Су-буруускай аатынан совхоз Соло-вьевтаабы отделениеһын маннай-гы сүһүөх партийнай тэрилтэ-тин секретара, ВАРЛАМОВ С. И. — промкомбинат маннайгы сү-һүөх партийнай тэрилтэтин се-кретара, Сысолятин М. Р. — Ле-нин аатынан колхоз Амматаабы улаастааһын сибээсидиссийэ, КРОН-НИКОВА М. Д. — Субуруускай аатынан совхоз комсомольскай

Өрөгөйдөөх үөрүү-хөтүү тунхулгэтэ

[illegible][illegible]

Күнүсү 12 чакы алдыңгы ээби-
дөйөй спартакиада парад са-
налынар. Стадлон жүкчөсү хо-
рууутор бийиш пилонн кө-
күлүлөрүт начальнай кылаас
тар үзүрүлөтүн шартыттар
шартылар физкультураны уура-
каныларын өтүрүлүлөрүн чүстү-
бүт дөйөй иштет пилонн кө-
күлүлөрүн шартыттар көрүлүлөр.
Бүтүсү шартыттар көрүлүлөр,
калөт шартыттар дөйөйүлөтүн,
шартыттар шартыттар көрүлүлөр
шартыттар көрүлүлөр парад шартыт-
лаахтар дөйөйүлөр шартыттар. Түг-
бүтүн шартыттар оройуон шартыттар,
Судорруушай шартыттар көрүлүлөр,
Эрлик Эристин шартыттар, Ле-
ни шартыттар. Калып шартыттар,
Берг Марк шартыттар көрүлүлөр
шартыттар оройуон орто өскүлүлөр.

Оройуон юбилейнай Ыһыаһа

рын спортивний хамаандуудад
бүр танин үүтгэн байдалар,
Көмшээр көмшлэртнэн түстэ
нтер орденнара, медаллара төлө
ру хийлэсэн. Сарин нөтөршн
ныр улахин колонхотх нэлэр
Сайханы национальнэй танил
лах нэрлэсэн нэрлэстэр, онгон
дахтхалар сүүхүнэн кинлалх
колонхалара нийлэн-баскнлан,
айлаллар. Сайхаллах ртын элчн
нот хотун дахтар кинлэтер нэл,
нотлэртнэн нлэр. Советснэй
Сонг норуоттарын национальнэй
таниллар танилалт - нэрлэстэр
көмшлалара айла.

Союзный республиканизм — бы-
лахагхын ийдеу мотивинда,
көтөннүзүрө ыбыргылап кыраа-
лар. Спартакда кылабызай
тудуулата В. Михайлов райсовет
исполкомун — председатели
Р. Р. Буриашенка тапталаттыр.
Обиелейин спартакдааны еро-
буоннары обиелейин комиссия
председатели, партия райкомун
секретара М. Е. Неймков алап.

Трибунала оройлор сайлалтын талаар, Советский Союз парламентарын представительлэр уусхасканилаа куйду маддыттар. Кинилэр ортолорутар бидлар: Москвага уюулаа делегациянан байылыга Серпуховский оройлор Советын исполкомун председателин бастагы байылааччы Т. Е. Петрова, СССР Серпуховский оройуонналары комитетын пропаганда уюуна апитацияга отдельи ээбиндессаба Ю. Е. Янониче, Серпуховский оройлор СМУ-тун начальнига А. В. Иасубилин, филологическай наука доктор, профессор Г. И. Убригова, историческай наука доктор, профессор Г. П.

[illegible]

Оройуон үлэһиттарын уонна чаахпыттары Саха АССР 50 сы-
га туолар үөрүүлүк кибилэй-
кэ — үлэһиттер депутаттары
оройуоннары Советын истэти-
лүүчү председатели. Саха АССР
Верховный Советын депутата та-
б. Р. Р. Бурнашев элэрдирик.
Ударда тыллара эгини: Мос-
ковский убаалас Союзунан
оройуоннары Советын истэти-
лүүчү председателига бастааы кы-
туйааччы Т. Р. Петров, истори-
ческий наука доктор, профес-
сор Т. П. Балаарин, Саха АССР
народнай поэта, ССРС суруйааччы-
ларын сойуун чилиэни В. М.
Новиков — Күнүк Ураастыып.
Художниктар союстарын чилиэни
Н. Д. Борякин.

Юбилейный спартакиада бм-
задын оройун чулту спорт
меннара көтөдөллөр. Стадион үр-
түнөн «Төрөөбүт Ийе» койумз

дний уонна сазанын ирээдэллэр
торуу-коруу нэртүгүлөрү кыргый-
доохтук дьыргыйлаар. Салбын
күрдүн карыкка састабыт кыр-
паттар «Чароохтоох уһууһу»
толоролор, сахалын таастаах
дыахталлар ойуурайаан доһу
таһаар.

Сала АССР 30 сая түстүү-
түтүр аналмаат ийбейбей
ыйнах аналмаат оройуон ула-
һаттарын хайан да умнуулауы
көрө баралыһынмыа буола.
Күнүс 2 чыастан оройуон бар
кыһалтара, соһоһа уһуна та-
рааталаро түс-түсүс түһүлгэлэ-
күөх чачор баһыһар тайуруу-
һези илэри сала ийгэтти үтү-
үтөһүнэ ыйнах айан аһаа-
лар, чоросһоһо ыйнаһынны
үтөһүнэ ыйнаһа иһини тү-
дү ыйнаһынны күнүлэһиннэр.
Ийбей оройуон, үрүлүөх
көтүүлү баралыһынмыа кө-
мөһүнэ ыйнаһа.

А. Г. ТУРАНТАЕВ.

ТЫЛЛАРЫН
ТОЛОРДУЛАР

Денин алтынан болгон мөх-
иматордара Саха АССР 50 сая
дан торон ардагын иларга бу-
тарарга эбелээтэлэсини бааһын
улааттылар. Одоо ууннары үр-
үүк үүтүү элөөтү (эбелөө)
Иконен Н. Е.) 15 күн устата
үүүрөннэхтин үлөөсүн күн аа-
гы быланнаах үлөөтүн айара та-
лоорин, барыта 554 гектар сири
орутан соруктары бааһылар
бары төлөөдү.

Барыта бидэ трактор үйлдэгчтэйтэй өрдүк ажлаарын дараахыг «Беларусь» тракторын трийтон билинлээх механик-гордарыттан биирлэстара Гедальцев Афанасий Афанасьевич үйлдэгчтэ. Кини биир күнтэ 3,6 гектар сир хорутарын ашугар-артуугин 11,2 гектары өнгөрөн сүнийээр сорулагын үстүү бүт галордо.

А. СИВЦЕВ,
библиотечный работник



Болхуусида махы олгдуу сезона сабаланна. Старобински-
дабы (Минский уобласт) лесхозка быйыл санга олгдуллар нас-
тар 600 гектары сабалыхтара.

СНИМКИ: лавод-техник Г. Белицкий мугунчалх мастер
олордууларын бары эрэнчир.

М. Минькович фотота.

CCTA Железнодорожники

ДОРООБО, АММА!

Ахла айыларата, сии биір сайааг
арыа кундуга, нарын, ис киирбөх. Көр
Ауун уута түргөтүүн сүүдөн кыдытыра-
лар. Бийүс кунактарга оруу додунуары
сүүлүн кыдырдыбаллар, кыталарга
уурунбаллар. Оттон төбө үндүр күөх,
арыага кыдырдыбаллар. Дуурия дидиллери
кыдыр кыдырдыбаллар, сөөккөдө көрүнө-
рин, сайааг дүүнүнүн көрүнөх айы-
дырдыбаллар.

Өсөптүн ан Амиланы аян бастаган көрөр
жураллахына, хайлаан да бу өстүрүлгө
көзөнөрдүн көзү өрүс кыттыгылар
келеринтең, Амиа тымыны үстүн мисе-
кар сомсубутун зор баруу бугуна.

Отгон минц, Роман Нинлэнтэвч.
Константинор — республика ыккыдаас
сылгылытыраттан биридэчэрэ, Соци-
алистическай Улс Геройа Амманын кытэ-
этэр хайыгхайыс сыдымта буолта
буолла. Ол былайык тухары төрөөбүт
Ындыраабытан, кини ханна да суох са-
а тылларын хайаларын уонна Амма
үлэи сууругун адыс сажа көрбүт бур-
дук гынар.

—Дөрөөбө, Ачма!—артымгазын селёги-
айлар кини. —Дөрөөбө, Ачма!—рунна
кыдын билэр ойготуу аралын кэретчи
нин унаадыгдо.

Сарсын кири эмиг мачлаттары кыла-
корсуога, бейнати олозун туфулан,
туфа туорт сыл анараз өттүлөр бүтүм
ка киритер биллибит улааа кыайла-
туфулан кэлспара. Оттоа бүтүн киин
нил салпатан түмөври, ласныт оло-
ойдоору уонна элини дөөлөөх

Олоххо тусардигт чинээкитэ суох суолун
Осог тогүл эргиллэн дөрөөрү киирдэ.

Бүгүн киши төрөөбүт Сахатын сирэ 50
саатын уулар. Оттоң айыта— сатта уон
бизини. Ол сыйлаар устларыгар нэрэ Ам
ма албах ууну сүүрүүрүтэ. Төрөөбүт Са
хатын сиригэр элбэх үтүөнөннөх үлэдр
олуһулукчулар. Ол ситиһинилэргэ киши
кылларсыйт кылдаата эмнэ баар.

[illegible]

1948-снх аттардах ийэн 3 күнүгэр Саха АССР Чурапчы оройуонун Фрунзе аатынан колхозун старшай ахтыһытыгар Р. Н. Константиновка, Искри орденн уонна «Серп и Молот» медала туттаран туран Социалистическай Ула Геройун аатын иһигэр туһунан ССРС Верховнай Советин Президиумун Ийара бачааттаммыта. Ийаахха «...үөрдээн иһигин 55 бэстээн 55 кулуну млан тымниаахтым иһигин иһин» дээн мыйылар. Бэсүүн ити сымдары дейду бөлүхтэригэр уонна совхозтарыгар кулуну ыагы олус намыһааһын аттирнэ бэсчэтаралынын бырыһыан улахаһын аа-чыстаахха, кини жердөрүүтэ Россиякай

Федерация үндүзүнөн башка рекордтай 259.

Кинн түбүмдүн хаймактар суруйбуутта
ра, радного кэпсэбэбиттара. Оттен Рож
Нинькентьевич бэйетин үлэтигэр туох да
теройдуу баарын көрбөт курдук. Кинне
ру үлэлэбита эра, бэйетин наһий чигэ
төөтүк төлөрбүтэ солхонда бөөсөгүүрү
гэр көмөлөсүтэ Кырдык, элбэх дөрүө
бай күдүнү сүтүтэ суох диниһитэ. Бада
рар уонна кыһаллар буоллааха итинни
көрбөрүүнү үтүстөр сатаһахтарын собо
Адаас күһүмэди, сүдүрү үлэтигэр сата
кыахтары арайдытыһын кинн үлэс кы
лымта ордуу сыаналаспа

Роман Пинюкентьевич Лешин орден нарын итгэлээр Кийлэл Көмүс медалыг туг тараа үргүүлэх муниыхаа баяраарын нийм «буруйлаар» элгээ: «Мин буюу туй үлэ үрдүктүг олонолгынныттыг олуе дийхүйдүм. Бу ийнэг, Кэмиунистическэй партияда махтанабым. Пинюкентий да үрдүк ситийиндэнэртэ эрэннэрабыг».

Тыягытар түрбута! Кэни халабуртун Сун
уаар уонна Шурба, Бүлүү уонна Олуо-
хумэ, Чурагыч уонна Таатта, Халым
уонна Верхоянскый сыгыһыттар ба-
гыһыттар. Онтон ила суурба түрт сы-
ааста. Олор эмэ улахан ула сыдыры-
нан атылар. Хас бириэтин сыла сата те-
рбэдр баттара быйаһыта, Сыгы-
һыттар А. В. Степанов, Т. С. Лукин,
А. Кривошапкин, С. Н. Васильев, А. Н.
Савинков, бурдугу үүнэрөөччүлөр Н. К.
Барамылин, сыныахыттар К. Н. Бу-
цева, В. П. Трофимова, булууттар Н. С.
Кодесов, Н. В. Волков, таба иитээчи
Н. К. Смирнов, одоруоттут Е. С. Сам-
сонов, хыал иитээчи М. Н. Аммосов,
сүсүүт Н. Н. Протопопов, бостуу
Д. Г. Андреев, одоруоттут-агроном М. М.

Корнилова Социалистической Улз Герѳ-
дарманн буюбутина.

Араага, Роман Пиннокентьевич гуду
бурдук чээнгээ эшгэтэх быйындаах.


—Мин сөгөтөх буулбатадным, мингичи
элбэхтэр батысмытарымтан үөрэбин.
Дьонго, ордук бийиги үтүгэниэхүү
иччинимыгар үөрүүнү кытары сүбэни-
бин, суруктарга хорьдуубуа. Ким са-
рыта туйгунуук эрэ үлэнииргэр нэл-
дн баадырдым.

Ити хамингтан өгсө биш үерүү—Советский Союз Маршала С. М. Буденный үлсгэ сүгилхитэриний, правительство үрлүүүндараадагын тус байотини дээр, дэлдир телеграммат кэлэнт.

Дэон олодо кишилер өлөрбүт шааларын ахсаанынан буулганка, өлөрбүт дылааларынан сыяадапар дэон сөөкө да аталар. Ким төрөөбүт дойдутутар бейэти көннөттөн туох аяа суолу-ниин хаалар-быт, ол кишини уонуун дэон батыһал-ларыгар, бука, эрэллэх буолуо. Рэниэ Иннокентьевич улаан суолу сөдөөтө. Ол суолунан үтүө киһи ааста. Бүгүн да-равы кийи төрөөбүт-үскэбөт Чурапчы-тын оройуонун көлхөтарыгар уонна сөвхөфутар бийиги бурдук олгөм үүнү-түн, трактордары, тыа хаһаайыстыбатын атыч ки хассынааларын, оттои көлхө-тантар уонна сөвхөз рабонай-дарын дьэ-лэринэр—радиоһи, электрческый уоту атыч да арбайы көрөбүт. Ол барыта көлхөхтары уонна сөвхөзкэ Константи-нов курдук дэон сөдөөтү суолаарынан палэнта, Кийи аата республика Бөсөөтүн киинэтинэр килдэриилэбита.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Земля Сибирская. Дальневосточная
сурунаан 1972 с. 4 Из-рнтэн
П. ПОПОВ тырбааһа



ССТА фотохронината,

И. КАНДИНСКАЯ,
П. М. Решетников затыкан
народной театр режиссера.

С. РЕШЕТИНОВ.

